

“Ang Pulong Nahimong Tawo”.....	3
Ang Diyos Nagsaad ug Manluluwas .....	14
Ang Giingon sa Saad .....	16
Ang Diyos Nagsaad Kang Zacarias ug Anak.....	18
Ang Gisaad sa Diyos nga Manluluwas Natawo.....	20



# “Ang Pulong Nahimong Tawo”

***“Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan.”***

***—Juan 1:14***

Sa atong pangbukas nga bersikulo, ang ekspresyon nga “Pulong” mao ang hubad sa Gregong-logo. Ang usa ka footnote sa Wilson Emphatic Diaglott alang niini nga bersikulo nagpatin-aw sa kahulogan sa logo samtang kini gigamit sa mga batasan sa karaang kalibotan. Sa laing pagkasulti sa maong footnote: Sa karaang mga gingharian, usa ka opisyal ang gitudlo sa hari nga mahimong iyang “pulong” o tingog. Ang opisyal motindog sa ang-ang nga kasikbit sa trono, nga niuwang gikan sa hari pinaagi sa usa ka tamboanang kinuroskuros. Ang bintana gitabonan sa usa ka seda nga kurtina, apan may mga lungag diin pinaagi niini ang hari mohatag ug sugo sa opisyal. Ang opisyal dayon magahatag sa mga sugo sa hari ngadto sa mga opisyal, mga maghuhukom, ug mga tig-alagad kon gikinahanglan. Busa, sa paggamit sa Gregong hubad, kini nga opisyal ang giisip nga logo sa hari.

Pinaagi sa paggamit sa niini nga Gregong pulong isip titulo nga gihatag ngadto kang Jesus, si Juan naghigot kaniya isip Pulong o Logos, niadtong panahon sa iyang una-tawhanong paglungtad, sa diha nga siya nagpuyo isip usa ka espiritu nga diha sa mga langitnong dapit. Si Pablo nag-ingon nga si Jesus isip una-tawhanong Logos, mao ang “panganay sa tanang binuhat” ug gigamit sa Diyos aron sa paghimo sa “tanang nga mga butang sa mga langit ug sa yuta,” ug “sila sa tanang, pinaagi kaniya ug alang kaniya, gibuhat.”(Colosas 1: 15,16, Rotherham Emphasized Biblia) Sa susama, diha sa Pinadayag 3:14, ang Logos gitawag nga “ang sinugdanan sa paglalang sa Diyos.”

(I Tim. 2:6) Paul, speaking of Jesus’ wonderful example of humility, stated: “Though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye

through his poverty might be rich.” (II Cor. 8:9) Paul also said concerning Jesus: “though being in God’s form, yet did not meditate a usurpation to be like God, but divested himself, taking a bondman’s form, having been made in the likeness of men; and being in condition as a man, he humbled himself, becoming obedient unto death, even the death of the cross.”—Phil. 2:5-7, Ang atong Kasulatan nag-ingon nga ang Logos, ang labing taas sa tanang gibuhat nga mga espiritung binuhat, nagpaubos sa iyang kaugalingon ug “nahimong tawo.” Kana mao, pinaagi sa gahum sa Diyos, miagi siya sa usa ka kausaban sa kinaiyahan gikan sa usa ka espiritu ngadto sa usa ka tawo. Siya “natawo sa usa ka babaye,” uban sa usa ka kinaiya nga “ubos sa mga anghel,” ug diha ibabaw sa yuta isip hingpit nga tawo nga si Jesus. (Galacia 4:4; Heb 2:9) Sa niini nga hingpit nga tawhanong porma, siya kinabubut-on nga “naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan, nga pamatud-an sa tukma nga panahon.” (1Tim 2:6.) Si Pablo nagsugid sa mga talagsaon nga panigingnan sa pagkamapainubsanon ni Jesus, nga nag-ingon: “Bisan siya adunahan, apan tungod kaninyo nagpakakabus siya ug nahimong kabus, nga kamo pinaagi sa iyang kakabus mahimong dato.” (II Cor 8: 9) Miingon usab si Pablo mahitungod kang Jesus: “bisan tuod nga diha sa dagway sa Diyos, apan wala namalandong sa pag-ilog nga mahimong sama sa Diyos, apan gihukasan ang iyang kaugalingon, ug gikuha ang dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo; ug nga sa kahimtang nga ingon sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. “ Filipos 2:5-7, Diaglott

## **USA KA MILAGRO GIHIMO**

Ang kinabuhi ni Jesus sa yuta wala magsugod human sa naandan nga paagi sa tawhanong pagpanamkon. Siya walay tinood nga tawhanong amahan. Hinunoa, gikuha sa iyang Langitnong Amahan ang baruganan nga makita diha sa iyang pagka Logos ug, pinaagi sa usa ka milagro, gitisok niini ngadto sa tagoangkan ni Maria ingon nga usa bata. Aron sa pagpahibalo niini, “Ang manolunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Diyos ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea, nga ginganlan Nazaret, Sa usa ka ulay nga kaslonon sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Jose, ... ug ang ngalan sa ulay mao si Maria. Ug ang manolunda miadto ngadto kaniya, ug miingon: Maghimaya, ikaw nga nahatagan sa grasya, ang Ginoo anaa uban kanimo: Bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayenan.”- Lucas 1: 26-28

When Mary saw Gabriel and heard his message, she was “greatly

troubled, and began to deliberate, of what kind, this salutation might be.” (vs. 29, EBR) The angel reassured her, saying: “Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.” (vss. 30,31) We are later told that the announcement to Mary by Gabriel concerning the birth of Jesus had been made “before he was conceived in the womb.” (Luke 2:21) Thus we have confirmation of this great miracle performed by God. Sa dihang nakita ni Maria si Gabriel ug nakadungog sa iyang mensahe, siya “Sa hilabihan nahadlok, ug naghunahuna kon unsa nga matang, kini nga pagpangumosta.” (bersikulo 29, EBR) Ang anghel mipasalig kaniya, nga nag-ingon: “Ayaw kahadlok, Maria: kay ikaw nahiagum sa grasya sa Diyos. Ug ania karon, ikaw manamkon diha sa imong sabakan, ug dad-on ang usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon ang iyang ngalan JESUS. “ (Ber. 30,31) sa ulahi kita gisultihan nga ang pahibalo kang Maria pinaagi ni Gabriel mahitungod sa pagkatawo ni Jesus ang gihimo “sa wala pa siya gipanamkon sa tiyan.” (Lucas 2:21) Busa kita adunay kumpirmasyon sa niining dako nga milagro nga gihimo sa Diyos.

Ang panahon sa pagkatawo ni Jesus usa ka paborable, ug sa walay duhaduha gibuligan sa Diyos. Ang miaging Imperyo sa Gresya ang miresulta sa pagdawat sa Grego nga pinulongan sa kadaghanan sa kalibutan. Busa, usa ka komon nga pinulongan ang mahimong gamiton sa pagpasabut ug pagtala sa maong usa ka importante nga hitabo. Dugang pa, kini usab mao ang usa ka panahon sa kalinaw, tungod kay ang Romanong Imperyo ang mibuntog sa kadaghanan sa kalibutan. Busa, kini mao ang usa ka labing maayo nga panahon alang sa sinugdanan sa mga Ebanghelyo, nga nasentro kang Jesus. Daghang mga bililhong mga leksyon ang makita diha sa Kasulatan mahitungod sa nagpatigbabaw nga mga tagana sa Diyos nga naglibot sa pagkatawo ni Jesus.

“Ug nahitabo niadtong mga adlaw, nga may migula nga usa ka sugo gikan kang Cesar Augusto, nga ang tibuok kalibutan kinahanglan nga malista... Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista, ang matag-usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Ug si Jose usab mitungas gikan sa Galilea, sa lungsod sa Nazaret ngadto sa Judea, ngadto sa lungsod ni David, nga ginganlan ug Betlehem; (Tungod kay siya ubos sa kaliwatan ni David).” (Ber. 1-4) Pinaagi sa probidensya sa Diyos, sa husto nga panahon, ang Romano nga Emperador naghatag sa usa ka sugo mahitungod sa pagbuhis sa iyang tibuok sakop sa imperyo. Kini nga sugo kinahanglan nga ang matag lalaki magtaho ngadto sa siyudad sa iyang

kaliwatan nga pamilya, nga para kang Jose, ang Bethlehem. Niini nga pagbuot nga paagi sa Diyos, si Jose ug si Maria gidala ngadto sa siyudad nga gitagna ni Miqueas. “Ikaw, Beth-lehem Ephrata, ikaw nga maoy diyutay sa taliwala sa mga linibo sa Juda, gikan kanimo mogula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel; kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan.”- Miqueas 5: 2

Si Maria, nga andam na sa pagpakatawo kang Jesus sa bisan unsa nga oras, ang mipanaw dul-an sa kapitoan ka milya uban ni Jose nga taga-Nazaret sa Betlehem. Atong mahanduraw ang kalisud ug kahamol nga iyang gisagubang niini nga pagpanaw. Pag-abot sa Betlehem, nakita ni Jose ug Maria “walay lawak alang kanila sa balay nga abutanan.” Siya “nanganak sa iyang panganay nga an lalake, ug giputos niya sa mga bakbak, ug gipahigda sa usa ka pasungan.” (Lucas 2:7) Ang pulong “pasungan” nagtumong sa usa ka sabsaban sa mga hayop. Pipila lang sa mga bata sa kasaysayan sa Israel ang lagmit natawo sa maong ubos nga palibot.

Matikdi, bisan pa niana, walay nahitala nga bisan gamay nga reklamo o kahigawad gikan kang Jose ug Maria niini nga mga kahikayan ug mga kahimtang. Kita gipahinumduman sa mga importante nga leksyon sa ulahi nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod “dili kamo magkabalaka” mahitungod sa mga butang niining kinabuhi, tungod kay ang atong “Langitnong Amahan nasayud nga kamo nagakinahanglan niining mga butanga.” Hinunoo, si Jesus miingon, “himoa nga ang Iyang Ginghamian ug ang pagkamatarung mao ang tumong.”- Mat. 6: 25-33, Weymouth New Testament

## **MAPAUBSANONG MAGBALANTAY**

Ang Diyos mipahibalo sa dakong hitabo sa pagkatawo ni Jesus ingon nga usa ka tawo pinaagi sa iyang gamhanang mga manolunda. Bisin tuod ang kalibutanon nga kaalam lahi ang panghunahuna, ang mga manolonda gipadala ngadto sa mapainubsanong mga magbalantay sa mga carnero nga diha sa ilang mga kaumahan, nga nagbantay sa ilang mga panon sa gabii. Niadtong panahona, kinahanglan kaayo nga ang mga magbalantay sa carnero magpabilin uban sa ilang mga panon sa carnero sa gabii aron sa pagbantay batok sa mga kawatan ug mga ihalas nga mga mananap. Ang maong ubos, apan importante nga buluhaton, mao ang usa ka pahinumdom kanato sa mga dapit nga kamahinungdanon sa Diyos kalidad nga kinaiya, ingon nga kita gisultihan: “Pagasantaon sa Diyos ang mga palabilabihon,

apan nagahatag sa grasya sa mga mapainubsanon.” - Santiago 4:6

Ang mga magbalantay sa carnero kasagaran wala makaeskwela. Apan, sila nailhan nga usa ka grupo sa mga tawo nga nangatarungan ug naghunahuna pag-ayo, tungod kay daghan ang ilang mga oras sa pagpamalandong ug paghisgot uban sa usa'g usa sa nagkalain-laing mga hilisgutan samtang sila nagbantay sa ilang mga panon sa carnero. Kadtong ang ilang mga hunahuna anaa sa Diyos tingali namalandong sa kanunay diha sa mga pulong sa magbalantay sa carnero nga si David, nga nagaingon uban kaniya, “Ang akong baba magadayeg kanimo uban ang mga ngabil nga malipayon: Sa diha nga ako ... magapalandong kanimo sa mga pagtukaw sa kagabhion.” (Sal 63: 5. , 6) Samtang sila mitan-aw ngadto sa bituon sa langit, ang mga sentimento sa salmista ang mosantop sa ilang mga hunahuna: “ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Diyos; ug ang hawan nagapadayag sa iyang mga kamot.”- Kapitulo19: 1

Dinhi niini nga grupo sa ubos nga mga magbalantay sa carnero nga gipadala sa Diyos ang unang mensahe mahitungod sa iya lamang bugtong Anak nga nahimong tawo. Ang asoy mabasa: “Adunay mga magbalantay sa carnero nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa ilang panon sa kagabhion. Ug, ania karon, ang anghel sa Ginoo miabut diha kanila, ug ang himaya sa Ginoo misidlak libut kanila: ug sila diha sa mapait nga kahadlok. Ug miingon ang anghel kanila, Ayaw kahadlok: kay, ania karon, dad-on ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakung kalipay, nga magaabut sa tanang mga katawhan .” (Lucas 2: 8-10) Ang ekspresyon nga “maayo nga mga balita” gikan sa usa ka Gregong pulong nga nagpasabot “sa pagpahibalo sa maayong balita.” Sa laing dapit sa Bag-ong Testamento kini gihubad ingon nga pamilyar nga pulong “ebanghelyo.” Ang anghel sa Ginoo mipasabot kon unsa kini nga mga maayo nga mga balita nga nag-ingon, “Kay alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David ang Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo. “- bersikulo 11

Sa pagpadayon, ang mga anghel miingon sa mga magbalantay sa mga carnero, “Kini mao ang usa ka timaan alang kaninyo; Kamo makakaplag sa gamayng bata nga naputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa pasungan. “(bersikulo 12) Kini nga impormasyon gikinahanglan, dili lamang sa pag-ila sa bata sa Betlehem nga mao ang Manluluwas, apan usab aron mahatagan sa pagtagad sa mga magbalantay sa mga carnero, ang ubos nga sinugdanan sa palibot sa pagkatawo ni Jesus. “Sa kalit diha uban sa manolunda ang usa ka panon sa katawohan sa mga panong langitnon nga nanagdayeg sa Dios, ug nanag-ingon, Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug

sa yuta pakigdait, maayong kabubut-on sa mga tawo.” (Ber. 13,14) Kita wala pa makakita sa kalinaw sa tibuok yuta, ni sa maayong kabubut-on ngadto sa tanan nga mga tawo. Sa karon nga panahon kita magpadayon sa pagtan-aw sa mga gubat, kapintasan, inhustisya, sakit, kasubo, ug kamatayon. Kini tungod kay ang buhat sa pagpili ug pagkompleto sa lawas ni Cristo sa gihapon nagpadayon, ingon nga kita gisultihan: “Ang tanan nga nilalang... nagahulat ug nangandoy sa pagtan-aw sa pagpadayag sa mga anak sa Diyos.” (Roma 8:19, WNT.) Sa higayon nga kini nga buhat mahuman, ang mga pulong nga gisulti sa langitnong panon matuman.

Human mibiya ang mga manolonda sa mga magbalantay sa mga carnero, sila miingon, “Mangadto kita karon sa Betlehem, ug tan-awon kini nga butang nga nahitabo, nga gibuhat sa Ginoo nga atong mahibaloan.” Ug sila miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug si Jose, ug ang bata nga nagahigda sa pasungan. Ug sa diha nga ilang nakita kini, ilang gipanugilon ang pulong nga gisulti kanila mahatungod niining bata. Ug ang tanan nga nakadungog niini nanghibulong sa mga butang nga gisugilon kanila sa mga magbalantay sa mga carnero.” Mibalik ngadto sa ilang mga panon sa mga carnero, ang mga magbalantay sa mga carnero naghimaya ug nagdayeg sa Diyos “alang sa tanang mga butang nga ilang nadungog ug nakita sumala sa gisugilon kanila.” -Lucas 2: 15-18,20

## **MAAYONG PANAGINGNANG GINIKANAN**

“Si Maria maayong nagtuman sa tanan nga mga butang, nagbutang niini diha sa iyang kasingkasing.” (Lucas 2:19, EBR) Si Maria ug si Jose dedikado ug mapinangaong mga ginikanan ni Jesus, aron sila magpasanay ug magbantay kaniya sa usa ka dalan nga makapahimuot sa Diyos. Sa pagsunod sa mga balaod nga gihatag ngadto sa Israel, si Jose ug Maria nagpacircundar kang Jesus sa ikawalo nga adlaw. (Lev 12:1-3; Lucas 2:21) Katloan ug tulo ka adlaw sa ulahi, “sa diha nga ang mga adlaw sa pagpapatli kanila sumala sa Kasugoan ni Moises, ilang gidala siya ngadto sa Jerusalem, aron sa paghalad kaniya sa Ginoo; (Ingon sa nahasulat sa Kasugoan sa Ginoo: Ang tanang panganay nga lalake nga nahamugso sa tagoangkan, pagatawgon nga balaan sa Ginoo;) Ug aron sa paghalad usa ka halad sumala sa naasoy sa Kasugoan sa Ginoo, usa ka paris nga tukmo, o duha ka salampati nga kuyabog.”- Lucas 2:22-24.

Ubos sa mga balaod sa Judio, sila kinahanglan magdala ug “nating carnero sa unang tuig alang sa usa ka halad-nga-sinunog, ug usa ka kuyabog nga salampati kun usa ka tokmo alang sa halad-sa-sala.” (Levítico 12:6) Apan, ang Balaod naghatag usab nga “kong ang iyang



kapanguhaan dili makaabut sa usa ka nating carnero, nan magadala siya ug duruha ka tukmo, kun duruha ka kuyabog sa salampati, ang usa alang sa usa ka halad-nga-sinunog, ug ang usa alang sa usa ka halad-sala: ug ang sacerdote magabuhat sa pagtabon-alang kaniya, ug mamahinlo siya.”(bersikulo 8) Pinaagi niini kita nakahibalo nga si Jose ug Maria mga kabus lamang, tungod kay ang asoy ni Lucas wala maghisgot sa usa ka nating carnero, kondili sa duha ka tukmo o salampati.

## **MAALAMANON NGA MGA TAWO GIKAN SA SILANGAN**

Ang ebanghelyo ni Mateo nag-ingon: “Karon sa diha nga si Jesus natawo sa Betlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, ania karon, may miabut nga maalamon nga mga tawo gikan sa silangan ngadto sa Jerusalem, nga nanag-ingon, Hain ba ang gianak nga hari sa mga Judio? kay nakita namo ang iyang bitoon didto sa sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya.” (Mat. 2:1,2). Atong mamatikdan nga wala nag-ingon ang Bibliya kon pipila ka mga tawo nga manggialamon ang miabut, bisan tuod kini sagad nga gituohan nga dihay tulo tungod kay mao man ang gidaghanon sa mga gasa nga ilang gidala. - bersikulo 11

Sa ilang pagpangita sa Hari sa mga Judio, ang maalamon nga mga tawo natural miadto una ngadto sa palasyo ni Herodes, ang Romanong magmamando sa rehiyon sa Judea, aron sa pagpakisayod. “Sa diha nga si Herodes ang hari nakadungog niini nga mga butang, siya nakulbaan ug ingon man ang tibuok nga Jerusalem.” (Mat. 2:3) Si Herodes lagmit gibati ug kahadlok nga mailog ang iyang pagmando. Ang uban usab sa Jerusalem gisamok, tingali nagtumong sa mga tawo nga nakaangkon sa pipila ka bentaha tungod sa posisyon ni Herodes isip magmamando.

Si Herodes “ gitipok ang tanang mga punoan sa mga sacerdote ug mga escriba sa katawhan,” ug nangutana nga sultihan siya kon diin si Cristo matawo. Tungod kay pamilyar sa mga tagna bahin sa Mesiyas, ang mga punoang sacerdot ug mga escriba diha-diha dayon mitubag, “Betlehem sa Judea.” Gitawag ni Herodes ang mga maalamon nga mga tawo sa tago ug nangutana kanila kon kanus-a gayud “ang bitoon nipatim-aw.” Ug unya iya dayong gipadala sila sa Betlehem, nga nag-ingon, “Lakaw kamo ug pangitaa ninyo pag-ayo ang bata; ug sa diha nga kamo makakaplag kaniya, dad-ako, aron ako moadto ug mosimba usab kaniya.” Kini usa ka panglimbong ni Herodes, tungod kay kon siya masayud kon diin ang bata nga si Jesus makahimo siya sa pagpatay kaniya, ug sa ingon mapanalipdan niya ang iyang gahum isip magmamando.-ber. 4-8

Human mibiya ang maalamon nga mga tawo kang haring Herodes, “ang bitoon nga ilang nakita didto sa Sidlakan nag-una kanila hangtud miabut ug mitindog sa ibabaw diin ang bata nahimutang,” ug “sila nangalipay sa hilabihan gayud nga kalipay.” “Ug sa diha nga sila misulod sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, ug sila mihapa, ug misimba kaniya: ug sa diha ilang giablihan ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa mga gasa; bulawan, ug inciense, ug mirra. Ug kay gipasidan-an sila sa Diyos diha sa usa ka damgo nga dili sila magbalik kang Herodes, namauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan.”- bersikulo 9-12

Si Jose ug si Maria sa walay duhaduha natingala sa ubay-ubay nga mga gasa nga nadawat gikan niini nga mga dumuloong gikan sa usa ka halayo nga dapit. Ang matag usa bililhon ug gihatag sa husto nga panahon. Ang mahal nga bili niini lagmit nga ilang magamit niining kabus nga pamilya sa ilang mga galastohan sa panahon sa ilang paglagiw ngadto sa Egipto, nga mahitabo sa dili madugay.

Ang matag usa niining mga gasa usab adunay usa ka simbolikanhong kahulogan. Bulawan, usa ka talagsaon nga metal ug giisip nga bililhon sa tibuok kasaysayan, usa ka regalo nga angayan sa usa ka umaabot nga hari nga gipadala sa Diyos. Ang bulawan gigamit sa tibuok Kasulatan isip usa ka representasyon sa diosnong kinaiya ug ang himaya nga nalangkit sa Diyos ug sa mga hiyas niini nga kaalam, hustisya, gugma ug gahum.

Ang inciense nagikan sa usa ka Hebreohanong pulong nga nagkahulogan “nga mahimong puti.” Ang Inciense gikan sa duga sa usa ka partikular nga kahoy nga makita diha sa mga bahin sa Arabia. Mapait ang lami niini, ug kini maghatag ug u humot nga baho sa diha nga kini sunugon. Ang Inciense mao ang usa sa mga sagol sa inciense nga gidugmok ibabaw sa halaran nga bulawan sa Ang Balaan nga Tabernakulo. Kini usab ginabutang ibabaw sa showbread nga nahimutang usab sa samang lawak. (Exodo 30:34-38; Lev 24:7.) Tungod kay ang inciense kanunay man nga gigamit diha sa mga kalihukan sa Tabernakulo, kini nga gasa daw nagpunting sa unahan ngadto sa sacerdoteng pangalagad ni Jesus.

Ang Mira mao ang usa ka humot nga salong nga makuha gikan sa duga sa usa ka kahoy nga lumad sa Desyerto sa Arabia ug sa mga bahin sa Aprika. Sama sa inciense, kini mapait sa lami usab. Sa karaang mga panahon ang mirra gigamit sa mga patahum ug paghinlo. Pananglitan, sa dili pa ang usa ka babaye makakita sa hari nga si Assuero, kinahanglan una niya nga makumpleto ang nagkalain-laing mga paagi sa pagpatahum

ug panambal, ang pipila niini mao ang “lana sa mira.” (Ester 2:12) Ang Mirra usab ang usa sa mga sagol sa “balaan nga lana nga igdidihog.” (Exodo 30: 23-25.) Pagka nindot ang pagkahulagway sa mirra nga naghulagway daan sa mapait nga kinabuhi sa pag-antos alang kaniya nga mahimong “usa ka tawo sa mga kasub-anan, ug makasinati sa kaguol.” (Isa 53: 3.) Sa pagkatinuod, mao kini ang pag-antos nga naugmad kang Jesus ang espirituwal nga katahum ug kaputli sa iyang kinaiya.

## **NAHIMUTANGAN SA GIBISITA SA MGA MAALAMON**

Ang talan-awon sa pagkatawo ni Jesus nagpresentar sa pagbisita sa mga maalamon nga mga tawo nga nahitabo sa dapit sa Beth-lehem, sa wala madugay human si Jesus natawo nianang gabhiona. Apan, daghang mga pakisayran sa kasulatan ang naghatag ug timailhan nga ang maalamon nga mga tawo tingali miabut sa Nazaret, ug nga ang ilang pagbisita nahitabo sa pipila pa ka adlaw human sa iyang pagkatawo. Kon ang maalamon nga mga tawo mibisita kang Jesus sa Betlehem human sa iyang pagkatawo, si Jose ug Maria gikinahanglan pa nga maghulat ug pinakaubos unom ka semana, ayha molagiw ngadto sa Egipto. Kini tungod sa kinahanglanon sa Balaod, nga gihisgotan sa sayo pa, ang circuncicion ni Jesus sa ikawalo ka adlaw, nga gisundan sa lain nga katloan ug tulo ka adlaw sa paghuman sa pagkahinlo ni Maria. Human niini, matod pa sa asoy ni Lucas, miadto sila sa Jerusalem aron sa paghalad ug usa ka halad sumala sa Balaod. (Lev 12:6; Lucas 2:21-24) Apan, ang asoy ni Mateo nag-ingon nga si Jose wala maghulat sa paglagiw ngadto sa Egipto, apan sila mibiya dihadiha dayon nianang gabhiona, human nakabiya ang mga maalamon. Atong mabasa: “Sa diha nga mingpanaw sila, tan-awa, ang anghel sa Ginoo mitungha kang Jose pinaagi sa damgo, nga nagaingon: Bangon, ug dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug kumalagiw ka ngadto sa Egipto, ug pabilin ka didto hangtud nga pahibaloon ko ikaw: kay si Herodes nangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. Sa diha nga siya mibangon, gidala niya ang bata ug ang iyang inahan sa kagabhion, ug miadto sa Egipto.”- Mat. 2: 13,14

Kon ang maalamon nga mga tawo naghatag sa ilang mga gasa nga bulawan, insenso ug mira sa panahon sa pagkatawo ni Jesus sa Betlehem, si Jose ug si Maria aduna untay pamaagi nga makapalit ug magdala sa usa ka nating carnero alang sa paghalad nga sinunog human sa ikakap-atan ka adlaw. Sa pagkamatuod, ang pagkahibalo sa kahulogan sa pagkatawo ni Jesus, dili sila magpanuko sa paggamit sa mga gasa nga nadawat gikan sa mga maalamon nga mga tawo aron makapalit ug usa ka nating carnero, ang mas gusto nga paagi sa pagtuman sa Balaod. Apan, tungod kay ang maalamon nga mga tawo wala moduaw sa hangtud human sa

katumanan niini nga mga obligasyon, si Jose ug si Maria walay pamaagi nga makahalad sa usa ka nating carnero.

Ang Mateo 2:8, nga gikutlo ganiha, sa una ingon sa daw mosukwahi niini nga mga hunahuna, nga nag-ingon nga si Herodes nagpadala sa mga maalamon nga mga tawo “sa Betlehem,” nga nagsulti kanila sa pagpangita kang Jesus. Walay bisan unsa niini nga bersikulo, hinoon, nga nagpakita nga si Jesus didto pa, o nga ang mga manggialamon nga mga tawo nangadto didto. Gani sa pagkatinuod, ang mosunod nga asoy nag-ingon nga ang mga bituon “miadto sa atubangan kanila,” ug naggiya kanila ngadto sa dapit diin “nahimutang ang bata.” (bersikulo 9) Kon si Jesus didto sa Betlehem, mlagmit dili na kinahanglan ang pag giya sa bitoon, sanglit ang Betlehem nahimutang man sa nag-unang rota sa pagbiyahe padulong sa habagatan gikan sa Jerusalem, ug aduna lamang pipila ka mga milya ang gilay-on. Apan, ang Nazaret adunay kasiyaman ka milya sa amihanan, ug ang mga maalamon nga mga tawo manginahanglan gayud sa paggiya sa bitoon aron sa pagpangita kang Jesus didto. Busa, bisan tuod si Herodes tingali naghunahuna nga si Jesus didto pa sa Betlehem, ug nagsugo sa mga maalamon nga mga tawo sa pag-adto didto ug sa pagbalik pagtaho kaniya, ang bug-os nga panghitabo gikan sa Diyos.

Ang uban dugang pa nga mga punto ang gikinahanglan nga hatagan sa pagtagad mahitungod sa nahimutangan ug sa panahon sa pagbisita sa mga maalamon nga mga tawo. Ang Mateo 2:11 nag-ingon nga sila “miabut sa balay” sa dihang gipresentar nila ang ilang mga gasa ngadto ni Jesus. Sa Lucas 2:7, ang asoy sa gabii nga si Jesus natawo, ang rekord nag-ingon nga siya “gibutang ... sa usa ka pasungan; tungod kay wala na may luna alang kanila sa balay nga abutanan”-nga, si Jose ug si Maria wala sa usa ka balay sa panahon sa pagkatawo ni Jesus. Dugang pa, sa gabii sa pagkatawo ni Jesus ang mga magbalantay sa karnero giingnan sila nga ang “bata” [sa Grego: brephos, ang usa ka bag-ong natawo nga masuso] giputos sa mga bakbak. (Lucas 2:12) Sa sukwahi, ang mga maalamon nga mga tawo nakakita “sa gamay nga bata”[sa Grego: paidion, usa ka bata o gamay nga bata]. Kini nga Gregong pulong ang gigamit sa unom ka higayon diha sa konteksto sa Mateo mahitungod sa pagduaw sa maalamon nga mga tawo. (Kap 2:8,9,11,13,14) Sa kataposan, sa dihang si Herodes nakaamgo nga siya “gitiawtiawan sa mga maalamon nga mga tawo,” iyang gipagula ang usa ka sugo sa pagpatay “sa tanang mga anak nga didto sa Beth-lehem, ... gikan sa duha ka tuig ang panuigon ug ubos.” (Mat. 2:16) Dinhi atong matikdan nga ang sugo nga ang tanan nga mga

bata nga nag edad ug duha, dili lamang bag-ong natawo nga mga bata, ang kinahanglang patyon.

Ang maong detalyado ug ginagmayng kalainan nga gisitar sa unang mga parapo ingon sa daw dili kinahanglanon sa atong pagsabot sa mga kahikayan sa Diyos mahitungod sa gasa sa iyang hinigugma nga Anak. Apan, kini nag-alagad isip nga pagpamatuod sa kanunay nga pagpatigbabaw sa atong Langitnong Amahan sa pag-atiman sa mga tawo nga iyang gigamit sa pagtuman sa iyang walay katapusan nga mga katuyoan alang sa walay katapusan nga kaayohan sa tawo. Kita dili gayud mawad-an sa panan-aw sa iyang dili masayop nga kaalam ug sa abanteng paghunahuna.

## **KADAGHANAN “WALA MODAWAT KANIYA”**

Atol sa Unang Pag-anhi ni Jesus pipila lamang ang nakaila kaniya ingon nga Anak sa Diyos. “Siya nahiabut diha sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga tawo wala modawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Diyos,” Ang pulong “nagtuo” gihubad gikan sa usa ka Gregong pulong nga nagpasabot dili lamang sa usa ka mental o intelektwal nga pagtuo, apan adunay mas halawom nga kahulogan-nga adunay hugot nga pagtuo sa, sa pagtugyan, sa pagbuhat.

Kadtong mosalig ug magabuhat sa bug-os sa pagsunod sa mga tunob sa Anak sa Diyos adunay pasali nga bisan miantos sa “pag-antus sa kamatayon,” siya karon “gipurongpurongan sa himaya ug kadungganan,” nga nakatilaw “sa kamatayon alang sa matag tawo.” (Heb 2: 9) Sa umaabot nga gingharian sa pagkamatarung, tanan nga mga katawhan makakita ug makaamgo nga sila adunay usa ka Hari nga mao ang maalam, matarung, gamhanan, mahigugmaon, ug maluluy-on nga “usa ka Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo!” ■

# Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Disyembre 4, 2016

## Ang Diyos Nagsaad ug Manluluwas

**Yabeng Bersikulo:** *Sa Daghanang mga siglo sa wala pa ang mga panghitabo nga gihulagway sa atong leksyon karon, si Isaias nagtagna sa deklarasyon sa Diyos nga ang usa ka ulay manamkon ug manganak ug usa ka anak nga lalake nga pagatawgon ug Emmanuel. Dugang nga mga detalye mahitungod niining milagroso nga pagkatawo sa Mesiyas sa Israel, ingon man ang iyang dakong papel sa pagdala sa kalinaw, hustisya, ug kinabuhi sa tanan nga andam ug masulundon nga mga miyembro sa tawhanong pamilya sa panahon sa iyang Ikaduhang anhi, usab natala na sa wala pa nahitabo.*-Isaias 7:14; 9:6,7

—*Lucas 1:31*

**Piniling Kasulatan:**

*Lucas 1:26-38*

Ang una nga katumanan sa tagna ni Isaias nahitabo sa diha nga ang anghel nga si Gabriel mipakita kang Maria, usa ka ulay nga nagpuyo sa Nazaret, nga kaslonon sa usa ka tawo nga ginganlan ug Jose. Si Gabriel nagmantala nga si Maria “gipaboran ug maayo” sa Diyos.-Lucas 1:26-30

Sa atong Yabeng Bersikulo, si Gabriel nagpahibalo kang Maria nga siya manamkon ug manganak og usa ka anak nga lalake nga hinganlan ug Jesus. Ug unya si Gabriel naghatag ug dugang nga impormasyon kang Maria mahitungod niining milagrosong hitabo. “Siya mahimong bantugan, ug pagatawgon nga Anak sa Hataas Uyamut; ug ang Ginoong Diyos magahatag kaniya sa trono sa iyang amahan nga si David: Ug siya magahari sa balay ni Jacob sa walay katapusan; ug ang iyang gingharian walay katapusan.”- bers. 32,33

Tungod kay siya usa ka ulay, si Maria nalibog kon sa unsang paagi nga siya makaangkon ug anak. Si Gabriel nagpahibalo kaniya nga siya

manamkon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Siya usab mipahayag nga ang iyang paryente, si Elisabet, “sa iyang pangedaron” nanamaon sa batang lalaki ug sa pagkakaran anaa na sa unom ka bulan sa iyang pagmabdos.-bersikulo 34-36

Uban sa hingpit nga kalipay sa iyang kasingkasing, si Maria miuyon sa hugot nga pagtuo sa mga kahikayan sa Diyos nga siya ang instrumento nga moresulta sa pag-anhi sa Anak sa Diyos sa yuta isip usa ka tawo aron sa paghatag og lukat alang kang Adan ug sa himalatyong banay sa katawhan tungod sa sala. Kini nga pagpahayag sa pagtuo ni Maria sa katakos sa Diyos sa pagtuman sa bisan unsa nga iyang hanyag sa pagbuhat ang modasig kanato samtang atong palandongon ang bahin niini nga Kasulatan- “Uban sa Diyos walay butang nga dili mahimo.” -bersikulo 37

Human sa pagkatawo sa atong Ginoo, ministeryo, kamatayon, ug pagkabanhaw, ang mga matitud-anon nga mga sumusunod ni Kristo niining panahon sa Ebanghelyo nakadawat ug usa ka pagdapit sa pag-apil sa ministeryo sa pagpasig-uli. “Ang tanan nga mga butang gikan sa Diyos, nga ang nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Cristo, ... ug gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasig-uli.” (II Cor. 5: 18,19). Kini nga buhat alang sa katuyoan sa pagtabang sa andam nga mga miyembro sa nahulog nga kaliwat sa katawhan nga makabalik sa pabor sa Diyos ug sa pagkab-ot sa kinabuhing walay kataposan sa yuta.

Si Pedro nagpahayag nga isip lawas ni Cristo, nakadawat kita sa “bililhon ug dagku uyamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo makaambit sa diosnong kinaiya.” Kon atong gamiton kini nga mga saad, ang resulta maolabaw pa sa masabtan sa tawhanong panghunahuna. Bisan tuod nga ang balaan nga kinaiya gihalad ngadto sa mga tawo nga mobuhat niini, kon dili tungod sa gugma sa Diyos ug sa maanindot nga pagkamahinatagon, walay taliwala kanato, isip mga nalaglag nga mga binuhat sa sala, ang mahimong makalaom sa umaabot nga pagbayaw.-II Ped . 1: 2-4

Ang paglaum sa pagtabang kang Kristo sa pagwagtang sa sala sa panahon sa paghari sa matarung nga gingharian ang kinahanglan modasig kanato sa paggamit sa pagtuo, ug sa pagkamasulundon ngadto sa pulong sa Langitnong Amahan nga ang tanan sa iyang mga katuyoan matuman. ■

## **Ang Giingon sa Saad**

**Yabeng Bersikulo:** *Human mahibalo nga ang iyang ig-agaw nga “Ug si Maria miingon, Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo, Ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong Manluluwas.”*

—*Lucas 1:46,47*

**Piniling Kasulatan:**

*Lucas 1:39-56*

Ubos sa inspirasyon sa Espiritu Santo, si Elisabet miila sa talagsaon nga pribilehiyo ni Maria nga inahan sa usa ka mahimong Manluluwas sa Israel, ug sa tanang banay sa katawhan. Siya miingon kang Maria, “Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, ug bulahan ang bunga sa imong tiyan. Ug unsa kini kanako, nga ang inahan sa akong Ginoo moanhi kanako? Kay, ania karon, sa diha nga ang tingog sa imong pangomusta akong nadungog, ang bata miulpot sa akong tiyan tungod sa kalipay. Ug bulahan ang mingtoo, kay adunay pagkatuman sa mga butang nga gisulti kaniya gikan sa Ginoo.”-bersikulo 42-45

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpakita sa pag-ila ni Maria nga dumadawat sa maong dili matukib nga pabor. Kini dugang nagpunting sa iyang tinguha sa pagpasalamat ngadto sa Diyos sa paghatag sa maong kadunganan kaniya, ug sa dakung kalipay nga gihatag niini sa iyang espiritu.

Ang awit sa pagdayeg ni Maria, nga natala sa sa mosunod nga mga bersikulo, nagadayeg sa kon unsa ka dako ang gibuhay sa Diyos alang kaniya ug nga siya mao ang iyang Manluluwas. Iyang giila ang iyang mahigugmaong-kalolot, nga nagtimaan sa iyang gahum sa paglaglag niadtong mga tawo nga mapahitas-on ug gamhanan, apan makahimo usab



sa pagbayaw sa mga mapainubsanon. Sa kataposan, si Maria naghatag ug tingog sa pagkamatindud-anon sa Diyos ngadto sa Israel samtang iyang gihinumdman ang mga saad nga gihimo sa Diyos ngadto kang Abraham ug sa iyang binhi.-bersikulo 48-55

Human magpabilin uban kang Elisabeth sa tulo ka mga bulan, si Maria mipauli ngadto sa iyang balay sa Nazaret. (Vs. 56) Sa iyang pagbalik, lagmit siya nahimong gibiyabiay ug paglibak tungod kay siya nagsabak nga wala maminyo. Bisan pa niana, ang matam-is ug matarong nga kinaiya ni Maria ang walay duhaduha mao ang hinungdan nga gipili siya sa Diyos nga mahimong inahan sa iyang Anak, si Jesus. Bisan unsa nga mga kalisdanan nga iyang gisagubang sa mga mata ni bisan kinsa nga nagsawa y kaniya sa iyang kahimtang, ang iyang pagsalig sa mga saad sa Diyos ang naghimo kaniya nga mahimong malampuson sa iyang espesyal nga tawag.

Isip mga miyembro sa lawas ni Cristo, kinahanglan nga atong sundon ang panig-ingnan ni Maria sa pagkamasinugtanon. Sama kaniya, kita angay nga makaamgo nga tungod kay kita anaa ubos sa pag-atiman sa Diyos, anaa kanunay ang iyang kalooy ug pagdumala sa atong mga kalihokan, ug siya mao ang labing takus sa atong pagdayeg- “tungod kay ang imong mahigugmaong-kalolot labi pang maayo kay sa kinabuhi, Ang akong mga ngabil magadayeg kanimo.”(Salmo 63: 3.) Siya usab ang usa ka Dios sa kahupayan. Busa, kita, mosalig sa saad nga walay bisan unsa ang makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. “Sa tanan niini nga mga butang kita labaw pa kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.” - II Cor. 1:3,4; Roma. 8:35,38,39

Sa katapusan, ang pagdayeg usab ang mahimong usa ka importante nga kabahin sa pamilya sa tawo. Sa gingharian, sila makaamgo sa kasangkaran sa unsa ang gibuhat sa Langitnong Amahan alang kanila pinaagi sa maanindot nga halad ni Jesus. Ang katawhan usab makaila sa mga katungdanan sa mga sakop sa lawas ni Kristo sa pagtabang sa pagdala kanila balik ngadto sa kasingkasing uyon uban sa Diyos niana nga mahimayaong panahon sa paghari sa Milenyo. Himoa nga kita matindud-anon! ■

# **Ang Diyos Nagraad Kang Zacarias ug Anak**

**Yabeng Bersikulo:** “ Si Lucas nagsugod niini sa iyang asoy  
*Apan ang manolunda* pinaagi sa paghisgot kang Zacarias, usa ka  
*miingon kaniya,* “*Ayaw* sacerdote sa Israel, ug ang iyang asawa nga  
*kalisang, Zacarias, kay* si Elizabet, nga mahimong mga ginikanan  
*ang imong pangamuyo* ni Juan Bautista. Niini nga panahon sila  
*nadungog, ug si Elisabet* walay anak ug paarehong may hataas na nga  
*nga imong asawa* panuigon. Usa ka higayon, samtang naghimo  
*magaanak ug usa ka* sa iyang katungdanan isip pari sa Templo, usa  
*bata nga lalaki alang* ka manolonda sa Ginoo ang nagpakita kang  
*kanimo, ug paganganlan* Zacarias, nga nalisang ug tungod sa kalit nga  
*mo siyag Juan. Ug* pagpatim-aw.-Lucas 1:5-12  
*mabatonan mo ang*  
*kalipay ug pagmaya, ug* Ang atong Yabeng Bersikulo nagpadayag sa  
*daghan ang magakalipay* misyon sa anghel, sa dihang siya nagpahibalo  
*sa iyang pagkatawo.”* kang Zacarias nga ang iyang mga pag-ampo  
gidungog ug nga si Elisabet manganak ug  
usa ka lalake. Siya pagahinganlan ug Juan,  
ug ang iyang pagkatawo magdala kanila ug  
tanang pang uban sa dakong kalipay.

—Lucas 1:13,14

**Piniling Kasulatan:**

**Lucas 1:5-23**

Ang anghel mipadayon sa pagsulti  
mahitungod sa ilang umaabot nga anak ug  
ang iyang misyon: “Siya mahimong daku atubangan sa Ginoo, ug dili  
magainum ug vino, bisan mga ilimnon nga maisug; ug siya mapuno sa  
Espiritu Santo bisan sa gikan pa sa tiyan sa iyang inahan. Ug daghan sa  
mga anak sa Israel nga iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Diyos.  
Ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa  
pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug  
sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung; sa

Ang daw imposible nga matuman kini nga saad mao ang hinungdan  
nga si Zacarias nagduhaduha, tungod kay silang duha sa iyang mga asawa

hataas na ug pangedaron. Ang anghel, nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga si Gabriel, nagpahibalo kaniya nga tungod sa iyang kakulang sa pagtuo siya dili makahimo sa pagsulti pag-usab hangtud nga ang bata matawo.-bersikulo 18-22

Human si Elisabet nanganak ug ang iyang anak nga lalake gicircuncidahan sa ikawalo ka adlaw, si Zacarias nagpahayag nga ang bata kinahanglan nga hinganlan ug Juan. Ug sa diha-diha dayon si Zacarias nakasulti na pag-usab. Nalingkawas gikan sa iyang pagkawalay pagtuo, ug puno sa Espiritu Santo pinaagi sa iyang matagnaong pulong, si Zacarias nagdayeg sa Diyos, sa pag-ila nga siya sa dili madugay magbangon sa usa ka “sungay sa kaluwasan” -ang Mesiyas-nga magdala ug kaluwasan sa Israel gikan sa tanang mga kaaway niini ingon man sa paghatag ug kaluwasan ug kapasayloan sa mga sala. Isip iyang mag-uuna, si Juan adunay pribilehiyo sa pagpahibalo sa presensiya ni Kristo sa dihang ang iyang yutan-ong ministryo magsugod na.-ber. 57-79

Sa atong kaugalingon nga mga kasinatian isip mga sumusunod ni Kristo, usahay amg mga pagduda ug pagduhaduha ang mosulod sa atong mga hunahuna mahitungod sa mga saad sa Diyos. Sa maong mga panahon kita kinahanglan nga magtinguha sa pagdoul pa ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo alang sa dugang hugot nga pagtuo. Human ang maong petisyon, kita kinahanglan maghimo sa mga paagi nga makapahimuot ngadto sa Diyos pinaagi sa pakig-ambitay, pagtuon, ug pag-amping sa atong mga hunahuna, aron kita mahimong dawatnon kaniya.

Ang tinuod nga pagtuo nagpasabot sa usa ka hugot nga pagtuo sa mga butang nga gipadayag sa Diyos mahitungod sa iyang kaugalingon ug magahimo subay sa iyang mga pagtulon-an. Ang pagkamasinugtanon sa mga balaan sa Daang Testamento nga natala sa Hebreohanon 11 angay nga modasig kanato sa pagbuhat sumala sa atong mga propesyon. Atong hinumduman kanunay nga kadtong mga naghimo niini ang sa katapusan ang mahiusa sa pagtabang sa pagpanalangin sa tanan nga mga kabanayan sa yuta uban sa atong tinuboy nga Hari sa mga hari, “gitawag, ug mga pinili, ug mga masinugtanon.” – Pinadayag 17:14 ■

# **Ang Gisaad sa Diyos nga Manluluwas Natawo**

***Yabeng Bersikulo:*** “***Kay Ang unang timailhan sa hapit na nga alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David ang Manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo.***”

—***Lucas 2:11***

***Piniling Kasultan:***

***Lucas 2:8-20***

pagkatawo ni Jesus wala gihatag ngadto sa mga lider sa relihiyon niadtong panahona, kondili sa ubos nga mga magbalantay sa karnero, nga didto sa kapatagan, nagbantay sa ilang mga panon. Ang asoy nag-ingon: “Tan-awa, ang anghel sa Ginoo miabut diha kanila, ug ang himaya sa Ginoo misidlak libut kanila: ug sila diha sa mapait nga kahadlok. Ug ang manolunda miingon kanila: Ayaw kahadlok: kay, ania karon, dad-on ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakung kalipay, nga magaabut sa tanang mga tawo.”- Lucas 2: 8-10.

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpakita sa malipayon nga balita sa sa pagkatawo sa Mesiyas sa Betlehem, ang “lungsod ni David.” Ang anghel dugang pa nga nagpahibalo sa mga magbalantay sa mga carnero nga ang Manluluwas makita nga giputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa usa ka pasungan. Usa ka mga mag-aawit nga mga manulonda ang dayon nagaawit sa pagdayeg ug paghatag sa dako nga himaya ngadto sa Diyos alang sa iyang kalooy ug sa saad sa kalinaw ug maayong kabubut-on ngadto sa tanan nga mga katawhan. Kini klaro nga wala pa matuman nga tagna, apan kini kinahanglan nga magapukaw sa kasingkasing sa matag magtotoo nga gipangandoy alang sa gingharian sa Diyos, sa panahon nga kini ug daghan pang uban nga mahimayaong saad ang matuman-bersikulo12-14

Ang mga magbalantay sa karnero mibiyaheng ngadto sa Betlehem, ug nakaplagaan si Maria ug si Jose uban sa masuso nga si Jesus nga naghigda sa usa ka pasungan. Tungod sa tanan nga ilang nadungog gikan sa langitnon nga mga panon, ug unya sa pagkakita sa bag-ong natawo nga bata, ang mga magbalantay sa mga carnero ang gidasig sa pagpahayag sa

pagkaylap sa katingalahang hitabo. “Ilang gipanugilon ang pulong nga gisulti kanila mahitungod niining bata.” - Bersikulo 15-19

Ngadto sa katapusan sa iyang ministryo, katloan ug tolo ka tuig ug tunga ang milabay, si Jesu-Kristo ang hingpit nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos ug naghatag ug mga ebidensiya nga mao ang gipadala ngadto sa Israel pinaagi sa iyang Langitnong Amahan. Bisan tuod gisalikway sa mga lider sa relihiyon, ang Ginoo ang gidawat sa mga komon nga mga tawo, nga malipayong nakadungog kaniya. Iyang giayo ang mga masakiton, gipapahawa ang mga yawa, gipakaon ang mga panon sa katawhan-sa usa ka higayon 5,000 kagidaghanon, ug sa laing higayon ang gidaghanon 4,000.-Marcos 12:37; Mat. 8:16; 14:21; 15:38

Bisan pa niana, bisan pa sa tanan niini nga kahibulongan nga pagpamatuod, nga nahibalo nga ang panahon sa iyang yutan-ong pagbiya haduol na, ang atong Ginoo nagsugod sa pagpakita nga ang mga nagkalain-laing mga milagro nga iyang gihimo mao ang paagi sa katapusan. Siya nangita sa mga tawo nga buot mosunod kaniya sa bisan unsa nga paagi uban ang paglaom nga makig-uban kaniya diha sa langitnon nga gingharian sa Diyos.-Mateo 16:24; 19:21

Adunay mga gamhanan nga mga kinahanglanon ang gihatag sa Ginoo alang sa pagkadisipulo. Sa katapusan, kadto lamang nahibilin nga balaan nga andam sa pagdawat sa Ginoo ug mosunod sa usa ka kinabuhi sa pagsakripisyo ug pag pas-an sa krus, isip baylo alang sa pribilehiyo sa paghari uban kaniya sa pagpanalangin sa katawhan. Ang atong Ginoo matinud-anon hangtod ngadto sa kamatayon diha sa pagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa tawhanong pamilya, samtang usab naghimo pinaagi sa iyang mga panig-ingnan sa tumong ug paagi sa gingharian nga kita mahimong adunay pribilehiyo sa pagsunod.

Isip mga umaabot nga mga sakop sa iyang lawas, ang mga gipahinungod nga mga magtutuo ang gidapit sa pagsunod sa mga tunob ni Kristo pinaagi sa pagsangyaw sa kamatuoran ug sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagsakripisyo. Ang mga magbalantay nalipay sa pagmantala sa pagkatawo sa Manluluwas kapin sa duha ka libo ka tuig na ang milabay. Magmakugihon kita sa pagwali sa dili madugay nga umabot nga gingharian sa Diyos ingon nga tambal nga magdala sa mga panalangin ngadto sa tanan nga mga kabanayan sa yuta. ■





